



ZIMBABWE SCHOOL EXAMINATIONS COUNCIL

General Certificate of Education Advanced Level

LITERATURE IN XICHANGANA

6012/1

PAPER 1: Comment and Appreciation and Indigenous Knowledge Systems

SPECIMEN PAPER

NKARHI: 3 hours

Additional materials:

Answer paper

NKARHI: Tiawara tinhharhu

SWILERISO EKA VATSARI VA XIKAMBELO

U ta nyikiwa maphepha ya ku tsalela tinhlamulo ta wena.

Tsala vito ra wena, nomboro ya ndhawu leyi u tsalelaka kona na nomboro ya wena eka phepha rin'wana ni rin'wana ra tinhlamulo leri u ri tirhiseke.

Hlamula swivutiso hi **Xichangana** xo hlantsweka.

Hlamula swivutiso **swinharhu** xikun'we.

Hlamula swivutiso **swimbirhi** ku suka eka Xiyenge A na **xin'we ntsena** ku suka eka xiyenge B.

Langutisa swileriso eka xivutiso xin'wana ni xin'wana.

Loko u tirhisa maphepha ma hundzaka rin'we, **ma bohe swin'we**.

XITSUNDUXO EKA VATSARI VA XIKAMBELO

Timakisi tinyikiwile eka swiangi leswi () emakumu ka xiphemu xa xivutiso, na leswi [] emahetelwelweni ya xivutiso xin'wana na xin'wana.

Xikambelo lexi xi tsaleriwile eka tipheji khumen'we, yin'we a yi tsaleriwanga.

Copyright: Zimbabwe School Examinations Council, Specimen Paper.

XIYENGE A: NXOPAXOPO NI AMUKELO

Hlamula swivutiso **swimbirhi ntsena** eka xiyenge lexi.

- 1 Xopaxopa xitlhokovetselo lexi landzelaka ivi u ta hlamusela matirhiselo ya ririm i ya mutsari ku humelerisa mongo wa yena. [35]

Phurumula swandla swa wena,
U amukela xiyimo!
Olovisa miehleketo ya wena,
U amukela xiyimo!
Tidyondzise ku khensa, 5
U amukela xiyimo we makwerhu:
Hambiloko swi nga olovi!

Tshika ku rila u tivula wa khombo;
Kasi swo biha swona swi ringana mani?
Hikuva na wena u munhu ku fana ni van'wana; 10
Na wena swi ku fanerile swo biha ni swo saseka.
Hikwalaho, swi amukele.

Eku hanyeni, tiva leswi makwerhu:
Vutomi byi fana ni vhilwa.
Namunlha hi le ka Tsakani, 15
Mundzuku hi le ka Rilani.
Namunlha u muhumeleri,
Mundzuku u mutsandzeki.
Hinkwaswo leswi, i swikhavisavutomi.

Ku tsandzeka evuton'wini, 20
A swi vuli ku hela ka misava!
Ku tsandzeka evuton'wini,
I mfungho eku hanyeni ka wena!
Ku tsandzeka evuton'wini,
I tlhari leri ri nga vaka ni vukari,
Loko ro lotiwa hi noto wa vukari, 25
Ku ya lwa nyimpi ya vutomi.

Va ke va tsandzeka van'wana,
Kambe a va tshikangi ku ringeta.
Va ke va tsandzeka lava mavito, 30
Kambe a va rhwalangi mavoko,

Va rila va ku swa vona swi fike vugimamusi,
E-e, va yile emahlweni va ringeta.

Va tekile tingoma ta vona nakambe,
Va ti vamba hi madzovo lama tiyeke,
Va ti aneka emun'wini wa vukari,
Ti oma ti tlhela ti vambeke nakambe.
Kutani va ti chaya nakambe hi nkhinkhi,
ivi tingoma ti chaya kahle ti ri hava midyoho.

Tiyisela na wena makwerhu,
Tiyisela, u ta humelela.
Mita ribye makwerhu,
Ku tsandzeka i nyangwa wa ku humelela.
Ve ri ndlopfu a yi fi hi rimbambu rin'we,
Hikwalaho, boha buruku ni bandhi swi tiya,
U kulula nyuku u n'watseka,
U titsona swilovolovo swo fana ni n'wema edyambyini,
U ta swi vona khalavi, u ta humelela!

Xitlhokovetselo xa Tlangelani Morris Maluleke ku suka eka tsalwa
Swilovolovo swa Vutlhokovetseri peji 53-54, Lingua Franca Publishers
(2016), Giyani.

- 2 Xopaxopa ndzima leyi nga ehansi ivi u hlamusela matirhiselo ya ririm'i ya mutsari ku humelerisa mhaka ya yena. [35]

“A ndzi hembi n’wina mhani. I Gafuri yi nga ndzi tlhava, ndzi ya wela ehenhla ka tshanga. A ndzi lwa ni ku yi khunga hikuva ya phohla loko yi nga khungiwangi”, a ku vulavula mina ndzi lwa ku khorwisa manana leswaku ku pfimba ka xikandza xa mina a ku nga ri ka ku fumbuteriwa hi vafana kulorhi. 5

“Ndzi byele ntiyiso n’wananga! Vulavula ntiyiso n’wananga u nga chavi. Ndzi byele leswaku I vamani lava ku mbeyeteleke, ndzi lava ku va landza kwale ka vamana wa vona va ta ya ndzi tiva kahle. Ndzi byele nkata mhani, u nga chavi. Ndzi byele Ngwenya-nkelenge. U nga chavi n’wananga. Ndzi byele Xivutla-ni-madzandza!” Ku khongotela manana loyi a a ri ni ku tshemba leswaku swikombelo swa yena swi ta kala swi yingisiwa. Manana a a ri ni ku tshemba lokukulu leswaku ndzi 10

ta tshuka ndzi nyanyuka, ivi ndzi n'wi boxela ta le ku riseni,
ngoma ya hina varisi ni varisanyana.

15

“Manana, mina a ndzi hembi. I ntiyiso leswaku ndzi tlhaviwe hi Gafuri. Ma swi tiva na n’wina leswaku loko yi kala yi lwa ni tin’wana tinkuzi le nhoveni, a ya ha lavi ku twa nchumu Gafuri. Xana ma rivala leswaku siku yi nga...” ka ha yisa mina emahlweni ndzi lwa ni ku khorwisa manana hi vumbboni bya hava.

20

“N’wananga, mina ndzi mana wa wena, kasi wena u n’wana wa mina. Ndzi lo ku tswala n’wananga. Wena u nge swi koti ku ta ta ndzi mamisa tintiho namuntlha. Ndza swi vona leswaku a wu tlhaviwangi hi homu n’wananga. A ku na Gafuri xa la xi nga ku tlhava. Vula ntiyiso n’wananga!” Ku nghenelela manana hi rito leri a ri kombu swinene ku tlhaveka ka mbilu ya manana, mutswari loyi a rhandzaka swinene n’wana, jaha ra yena.

25

“Mhani, xana a ma ha tsundzuki siku leriya Gafuri yi nga lwa ni ku dlaya nkuzi ya ka N’wa-Mbengele? Xana ma rivala leswaku siku releriya Gafuri yi fike yi hlongorisa hinkwenu la kaya? Mi lo rivalaka mhani? Ndzi ri ni namuntlha Gafuri a yi lwa ni nkuzi ya ka Koronya. Leswi hi swona leswi nga endla leswaku yi chingha swinene namuntlha nkuzi leyi”, ka ha yisa mina emahlweni.

30

“Hi swona n’wananga. Kambe siku rin’wana na wena u ta va mutswari tani hi mina. Enkarhini wa kona na wena loko va ku xisa vana va wena a wu nge pfumeli. Kambe a swi na mhaka, hi ta yi tshikisa sweswi mhaka leyi, kambe ndza swi vona mina mana wa wena leswaku wa hemba, a wu tlhaviwangi hi homu. Ndza swi vona mina leswaku a wu lwa ni van’wana le ku riseni. Hi vona va ku fumbuteleke u pfimba u ku tani! Ntsena, lexi nga kona ndzi to ku vandzekela mati u ta tikandza, n’wananga!” Ku gimeta manana hi rito leri a ri kombisa swinene ku amukela ku hluriwa. Hi ntiyiso a ndzi n’wi hlurile manana.

40

Ndzi titwile ndzi tsaka ngopfu loko ndzi vona ndzi kotile ku hlula manana! Ndzi tsakile ngopfu ku tiva leswaku ndzi kotile ku hlayisa swihundla swa hina majaha swa le nhoveni. Ndzi nyanyile ku tsaka hi ku tiva leswaku manana a a nga ta swi kota ku pfukela le ka va-Magwazela a ya va rhurhuvula. Ndzi swi tivile leswaku manana a a nga ta fika a lava ku tiva, a a to fikela ku va byeletela xo mita hi huku.

45

50

<p>Lexi ndzi tsakiseke ku tlula ni mpimo ku vile ku tiva leswaku ndzi ponisile manana ekhombyeni ra ku ya ova milandzu le kava-Magwazela. Ndzi swi tivile kahle handle ko kanakana leswaku loko manana o ya fika le ka Mhlangazani, a swo boha leswaku va ya n'wi tlhandleka xitluka va n'wi rhwexa nandzu. Leswi a swi boha hikuva vatsvari va Magwezela a va ta bava va khalakhasa ku vona jaha ra vona ri dlawile kambe va tlhela va ta ta vudzeteriwa.</p>	55
	60
<p>Ndzi swi tivile leswaku mbilu ya manana a yi ta vava ku tlurisa mpimo loko a fika a vona hi ndlela leyi mina a ndzi fumbutele Magwazela ha yona. Ku vula ntiyiso, a ndzi n'wi onhile Magwazela wa Xikwembu! Lava nga n'wi vona loko a karhi a byisa swifuwo a ya ekaya madyambu yalawo va pfangane ni ku vula leswaku a wongeti Magwazela a a lo raheteriwa hi swihwehwe swa muhwani loko swi lwela nkati. Lava ku kota ni ku swi lunganyana hi munyu ni ku swi chelanyana tikhanakhana va pfangane ni ku vula leswaku xikandza nhloko ya Magwazela a swo va tandza rinene! Va vula leswaku siku rero loko a karhi a famba a wu nga ta swi kota ku vona leswaku u famba hi xindzhakwandzhakwana kumbe hi xiphambheni hikwalaho ka ku pfimba ka xikandza xa yena. Tihanyi ta le ku riseni! Swona! E, kumbe a ti nga ri tihanyi a ku ri vutomi bya kona, bya varisi eku riseni! Loko ndzi swi iehleketa ndzi pfa ndzi ku ku rila, kambe nkarhi wun'wana ndzi pfa ndzi ku fa hi mafenya! Ku vula ntiyiso nyimpi ya mina na Magwazela a yi nga sukeli kule. Hi malembe ni xiymo Magwazela a a ndzi tlulanyana kambe swi nga ri leswo yini. Lava swi tivaka kahle, hambi a ri manana, va vula leswaku Magwazela a a ndzi tlula hi kwalomu ka lembe kumbe mambirhi.</p>	70
	75
<p>Ku sungula ka nyimpi ya hina a swo endla ongeti i matlangwana. Futhi hambi a ri mina ku sungula ka swona a ndzo swi teka ongeti wo ndzi tlangisa Magwazela. Hikwalaho loko a ha ku: "Nandzuwe, wa penga hi! Xana u vula leswaku mina ndzi fanele ku sivela mfana wo fana na wena dyambu hinkwaro? Sweswo swi nge endleki nandzuwe!" A ndzi kuma ongeti wo vungunya. Kahlekahe, mhaka leyikulu leyi nga endla leswaku eku sunguleni ndzi swi teka swi nga ri nchumu a ku ri leswaku ku siva loku a a ngo rhumiwa hi mina, kambe a a rhumiwa hi vutshema. Loko ha ha sungula ku tlanga</p>	80
	85
	90

<p>vutshema lebyi, a hi anakanya leswaku yi ta va ndlela ya kahle, ya ku va hi cincana ku ya siva. Kambe ndzi va ni nkateko mina! Nkarhi hinkwawo loko ndzi pambula, a ndzo pambula lero ka ri nga lumiwangi, Magwazela a kuma leri lumiweke tluka ra kona.</p>	95
<p>(Ku suka eka Nkhavi wale ndzhaku hi N. B. Mkhari Maskew Miller Longman page 1-3) (1996)</p>	
<p>3 Hlaya ntlangu lowu landzelaka u tlhela u xopaxopa swihlawulekisi swa ntlangu leswi mutsari a swi tirhiseke ku fikelerisa hungu ra yena. [35]</p>	
<p style="text-align: center;"><i>(Hi le kaya ka Florah. Florah u tshamile na Misery e-sittingroom)</i></p>	
<p>MISERY: <i>(Hi ku navela)</i> Yhi, ka Florah, i ku saseka ka <i>sittingroom</i> hinkwa- swo leswi! Hi nga vona sofa ra kona! Xuu, wena? Masiku lama wa durha munghana. Haa, sofa ro tani! Ri fanele ri durha ngopfu ne? 5</p>	
<p>FLORAH: <i>(Hi ku khola)</i> Haa, ka Misery, a ro durha ku yini ka! Ro vitana Ntsena R74000.00 hi <i>cash price</i>.</p>	
<p>MISERY: <i>(Hi ku hlamala)</i> Hiii, R74 000.00? Ri durha ngopfu ka Mafloza! 10</p>	
<p style="text-align: center;"><i>I'm sure u ri xave hi xikweleti hikuva cash u nge yi koti handle ka loko u khome Lotto!</i></p>	
<p>FLORAH: <i>(Hi ku tidy)</i> Xikweleti xa le kwihi? Ndzi ri be cash va sala va Hlamele va le ka Nictus! Xikweleti masiku lama.... 15</p>	
<p>MISERY: Huu, swi ri wa titwa masiku lama Mafloza, neh! U ri ba <i>cash</i> ku ri ku hala tlhelo <i>bedroom</i> ya wena na yona u yi chunile, ni movha wa <i>brand new</i> wu lo mbaa, egaraji! U ri karhi u tirha wexe naswona u ri <i>mistress</i> ku fana na mina Mafloza? 20</p>	
<p>FLORAH: Vanhu a va fani munghana!</p>	
<p>MISERY: Haa, munghana, hi nga fani njhani ku ri ku hi pase swin'we Egiyani College? Haa, xi kona!</p>	
<p>FLORAH: Ndzi vula swona ndzi ri hambi mahahla a ya fani munghana. Mina na wena hambiloko hi pase swin'we a hi fani. 25</p>	

- MISERY: A hi fani kanjhani hikuva ti-*qualifications* ta fana?
 Hi leswi ndzi lavaka ku tiva swona munghana
 leswaku na mina ndzi ta tshama kahle ku fana na
 wena phela. Na mina ndzi karhele ku xaniseka
 onge ndzo ka ndzi nga tlharihangi kahle. Phela
 na hina swa kahle ha swi lava. Na mina ndzi lava
 ku wisa ku xava hi xikweleti hambi yo ri milendze
 yinene leyi eka... 30
- FLORAH: (*A ri karhi a hleka*) 35
 Swona hi swona, vanhu a va nge fani la hansi ka
 dyambu. Wena a wu nge pfuki u ve mina na mina
 a ndzi nge pfuki ndzi ve...
- MISERY: Xuu, ka Mafloza, u nga ndzi phuntisi ka! Kumbe u
 vona leswi wena u nga tshama kahle ni... 40
- FLORAH: A ndzi ku phuntisi Misery; ku tshama kahle a hi loko
 mi helerile hinkwenu endyangwini ivi mi hanya kahle
 hi ku rhula ni ntwanano. Mina ndzi xisiwana hikuva
 ku fela hi nuna a hi mhaka yintsongo. Nuna wa mina
 u ndzi siyele ntirho lowukulu wo hlayisa vana lava.
 Ku kurisa vana u ri wexe a hi matlangwana Misery.
(Hi ku tlatlarhuka) 45
- Yhuu, ku nga va ku ri mani a taka? Ndzi vona
 munhu a nghenaka. Ndza vuya, ndza ha ya n'wi
 pfulela gedi. 50
(A huma)

KHETENI RI PFALA

*(Hi le kaya ka Elizabeth. Elizabeth naMisery
 va tshamile kwala khixini)*

- ELIZABETH: (*Hi ku hlekelela*)
 I khale ndzi nga si ku vona, a wu lo ya kwihi lomu
 munghana?
- MISERY: (*Hi ku hlekanyana*) 55
 Ndzi kona. A ndzi lo omba hi mitirho munghana.
- ELIZABETH: (*A n'wi phakata makatla*)
 Ko va khale wa tiva, mina a ndzi pfanga no a wu
 pfukangi u le xibedhele kumbexana hikuva phela
 masiku lama ka fambiwa hi xivungwana lexiya. 60

- MISERY: (*A ri karhi a hlekelela*)
 Kasi u nga kali u chava ku biha ni kun'we Zabeta;
 Xikwembu xa ha tlhandleke voko leswaku munhu a ta
 dyela swa le makorhwени leswi xi nga n'wi hlayisela
 swona. “The Four Lettered” ya ha ri kule munghana. 65
- ELIZABETH: (*Hi ku khumbeka emoyeni*)
 Heyi, yona ndzi ri ya hi teta; ngopfungopfu genge
 leyintsongo leyi! Byo khomana Kunene hi mavoko
 fambelo ra kona onge hiloko va ta tlhela va vuya wa
 tiva! 70
- MISERY: (*Hi ku khumbeka emoyeni*)
 Swona swa vava. Maxaka a va ha koti ku lahlana
 hikuva siku na siku ka lahlawa.
- ELIZABETH: (*A miyelanya a ri karhi a languta Misery*)
 Heyi, munghana, phela wa kala! U kala ku fana
 na Mafloza. Phela na yena Florah wa kala heyi!
 Hi mpfhuka a ambala yunifomo a ndzi se n'wi
 vona. 75
- MISERY: (*Hi ku hlamala*)
 Yunifomo yihi manjheni? Kasi se Mafloza i mhani
 wa xikhongelo na yena masiku lama? Se tibiya ti
 ta sala **Obituama** mani?
- ELIZABETH: (*A ri karhi a hlekelela*)
 A ndzi vuli yunifomo ya xikhongelo wenoo; ndzi
 vula nala! 85
- MISERY: (*Hi ku hleka*)
 Hoo, kasi u vula mzila? Se why u ku i yunifomo ka
 Zabeta?
- ELIZABETH: (*Hi ku hleka*)
 Kasi a hi yunifomo? Wena a wu swi voni leswaku i
 yunifomo hikuva lokixi leri hinkwaro ri tele hi vona
 lavo dlaya vavanuna hi phoyizeni va endlela ku sala
 va dya rifa ra vona. 90
- MISERY: (*Hi ku hlamala*)
 Xuu, kasi Mafloza u lo dlaya nuna leswiya? Leswi ava
 ku Tokyo u dlaye hi ku nwa ngopfu byala se byi ya
 oxa xivindzi ke? 95
- ELIZABETH: (*Hi ku khumbeka emoyeni*)
 Byala bya kwi? U nga xisiwi Misery, hi ri a ku na
 xa byala xi nga oxa xivindzi wenoo, i phoyizeni
 liya! Hi ri va ri la lokixini ku ni ntungu wo heta 100

- vavanuna. A wu swi voni wena lembe roleri ntsena
ku fambe vangani?
(*A hlayela hi tintiho*) 105
Ku fe *eight* ya vona.
- MISERY: (*Hi ku hlamala*)
Xuu, he n'wina; se phoyizeni ya kona va yi kuma
kwihi?
- ELIZABETH: (*Hi ku sola*) 110
Ve ku ni Muzambiki un'wana wa n'anga leyikulu
le swidakanini, ve hi yena a va nyikaka phoyizeni
leyi.
- MISERY: (*Hi ku nyanyuka*) 115
Ihii, ve ri i mani Muzambiki wa kona naswona u
tshama hi hi kwihi kwale swidakanini ka kona?
- ELIZABETH: (*A nga kombi ku tsakela*)
Hambi ve i Hadisa, a ndza ha swi tsundzuki kahle
hikuva mina swa ndzi borha leswo dlaya vana va
vanhu. Mara xivongo va ri i wa ka Chawuke. 120
- MISERY: (*Hi ku nyanyuka*)
Xuu, wa tiva u ndzi pfule mahlo ka Zabeta. Ndzi
ta ringeta ku ya n'wi vona Chawuke wa kona hi
ku hatlisa hikuva i khale ndzi lava n'anga ya...
- ELIZABETH: (*Hi ku hlamala*) 125
Kasi wo la ku ya endla yini kwale ka Chawuke wa
kona u ngo mintela ni marha loko u twa vito...
(*A hleka*)
Kumbe na wena u lava ku joyina yo khwayere?
- MISERY: (*Hi ku hlamala*) 130
Xuu, ndzi tidlayela nuna hi mhaka ya mali! Mina a
ndzo lava ku yisa mhani kumbe leswi mi nge i n'anga
leyikulu a nga wu kota nenge wa vona.
- ELIZABETH: (*Hi ku konanisa*) 135
Ku va yisa exibedhlele ke?
- MISERY: (*Hi nkhinkhi*)
Zabeta, a wu swi tshamelanga; leswi ndzi nga tani
ndzi ringetile swibedhele ni swibedhlele. Ambi ku ri
private hospital ePolokwane nenge lowuya wu huma
kona kambe a ndzi kumi ku pfuneka; nenge wa 140
mhani wo ya wu ndlandlamuka onge vo la ku nghena
hi mavabyi ya *elephantiasis*.

ELIZABETH: (*A ri karhi a khindlata makatla*)

Huu, swi tlhela swi ndzi tsuvula ni misisi loko u swi
hlamusela. Kumbe ye Chawuke a nga va pfuna ivi
ku va ni ntsako ni ku rhula endyangwini wa wena
hikuva loko ku ri ni mavabyi ku hava ku rhula.

145

MISERY: (*Hi ku hefemulela ehandle hi matimba*)
Hi ta ku yini Zabeta, vutomi hi ko ku ringetela.
Laha munhu a pfunekaka kona a nga ku tivi.

150

ELIZABETH: (*A ri karhi a pfumelela hi nhloko*)

Uuu, swona hi swona.
(*Ku rila riqingho*)
Hambi i mani.
(*U tsutsumela kona*)

155

KHETENI RI PFALA

(Ku suka eka tsalwa **Embiteni Yin’we** I.S. Shabangu Lingua Franca Guyani (2014) peji 116-121.

XIYENGE B: VUTIVI BYA XINTU (INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEMS)

Hlamula xivutiso **xin'we ntseña** eka xiyenge lexi.

I.S. Shabangu : Vuxaka bya nkava ni rhumbu

- 4 (a) Hlamusela leswaku swivuriso swi na tidyondzo muni eka mfuwo wa rixaka. [5]
- (b) Vakhale a va tirhisa swivuriso ku tshinya maendlelo yo karhi hi ndlela yo gega. Seketela mhaka leyi hi ku tirhisa swivuriso swa **ntlhanu** swa risima. [25]
- 5 Rixaka ra Vatsonga – Machangana ri ni matekanelane ya ndhavuko. Hlamusela tindlela ta **tsevu** ta matekanelane ya ndhavuko wa Vatsonga – Machangana. [30]
- I. S. Shabangu - **Xendlahivomu**
- 6 Vatsonga – Machangana va ni swibye leswi a va swi tirhisa swa Xintu. Boxa swa ntlhanu u tlhela u hlamusela maendleriwe ni nkoka wa swona. Hi swihi swibye swa mangualawa leswi siveke swibye swa Xintu leswi u swi boxeke ehenhla. [30]

BLANK PAGE